

1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:

Sparkasse Bank dd BiH
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200128200006
Broj računa: 1990000000000023

VRSTA PONUDE:

STANDARDNA PONUDA

2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNAČAJKI S PAKETA USLUGA

Vrsta usluge:	Paket proizvoda i usluga za penzionere-Model S	
Opis i namjena:	Paket proizvoda i usluga podrazumijeva korištenje seta bankarskih i nebankarskih (ukoliko su uključene u paket) usluga po jedinstvenoj cijeni izraženoj kroz naknadu za Paket. Paket je namijenjen fizičkim licima koja ostvaruju primanja po osnovu penzije/mirovine (penzioneri) i koji primanja po osnovu penzije/mirovine usmjeravaju na tekući račun u Banci. Korisnicima Paketa omogućeno je povoljnije korištenje pojedinih proizvoda/usluga navedenih u Paketu.	
Period ugovaranja:	Na neodređeno vrijeme , do otkaza usluge i ugovora odnosno do nastupanja uslova za raskid ugovora.	
Sadržaj S Paketa proizvoda i usluga (na dan izdavanja ovog standardnog informacionog lista)	Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu	Cijena proizvoda/usluge u Paketu
	1. Otvaranje i vođenje tekućeg računa	Bez naknade
	2. Dostava izvoda putem e- maila	Bez naknade
	3. Debitna kartica	Bez naknade prvo izdavanje kartice; naknada za naredno izdavanje na dan zaključenja ovog ugovora iznosi 5,00 KM
	4. Dopusšteno prekoračenje - po tekućem računu	Naknada za obradu zahtjeva 5,00 KM
	5. Kreditna kartica Visa Classic	Bez naknade za izdavanje i reizdavanje osnovne kartice
	6.SMS stanju na transakcijskom računu	Upit o KM mjesečno 1,50
	Info obavijest o promjenama tekućem na računu	Bez naknade
	Kombinacija-info obavijest o promjenama tekućem na računu i Upit o stanju na transakcijskom računu	1,50 KM mjesečno
	7. Otvaranje trajnog naloga	Bez naknade za otvaranje
9. Popust na najam sefa	8. Bonus na kamatnu stopu kod Otvorene štednje (za period prvog oročenja)	+ 0,05 pp u odnosu na kamatnu stopu važeću prema Politici kamatnih stopa važećoj na dan zaključenja ugovora o Otvorenoj štednji, primjenjuje se samo za period prvog ugovorenog roka oročenja sredstava
	10. Naknada za obradu gotovinskog kredita na bankomatu	- 20% u odnosu na važeću tarifu na dan zaključenja ugovora o izdavanju sefa
		Bez naknade

Usluga koja je uslov za korištenje paketa: Aktivan tekući račun otvoren kod Sparkasse Bank dd uz usmjeravanje penzije/mirovine na isti.

Minimalno potrebna dokumentacija: Jednaka dokumentaciji za otvaranje tekućeg računa uz dodatnu dokumentaciju kao dokaz statusa penzionera/umirovljenika

Ukupan iznos koji korisnik treba platiti prikazan na reprezentativnom primjeru sa elementima obračuna (u odnosu na cijene usluga bez korištenja paketa) :	Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Paketa	Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/ usluga KM	Mjesečne cijene korištenja proizvoda/ usluga u Paketu KM
	Održavanje tekućeg računa	2.50	bez naknade
	Članarina za debitnu karticu (na razini mjesečnog troška)	0.00	bez naknade
	Visa classic kreditna kartica (troškovi izdavanja)	1.67	bez naknade
	SMS Info obavijest o transakcijama	2.00	bez naknade
	Ukupno za platiti	6.17	0.00

3. TROŠKOVI VEZANI ZA KORIŠTENJE PAKETA USLUGA (NA DAN IZDAVANJA OVOG STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA)

Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije /uplate i isplate/ , da li je trošak fiksni ili promenljiv i uslovi izmjene	Mjesečna naknada za vođenje Paketa iznosi 4,00 KM.
	Naknada za vođenje Paketa je fiksna.
Obračun i naplata naknada za vođenje Paketa	Obračun naknada obavlja se automatizmom na zadnji radni dan u mjesecu. Naplata naknade obavlja se automatski na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Korisnika za iznos obračunatih, a nenaplaćenih naknada.

4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI

Pravo korisnika na otkazivanje korištenja usluge:	Klijent može u svakom momentu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pismenog zahtjeva za zatvaranje Paketa uz uslov da izmiri dospelje, a nenaplaćene naknade za korištenje Paketa i uz otkazni rok od 15 dana koji teče od dana dostave otkaza ugovora. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima. Posebna naknada za zatvaranje paketa usluga se ne naplaćuje. U slučaju otkaza ugovora od strane Klijenta ili raskida ugovora zbog nepridržavanja obaveza po istom od strane Klijenta, a ukoliko su temeljem paketa usluga ostvarene pogodnosti , primjenjuju se posebne naknade u skladu sa Tarifom naknada u poslovanju sa stanovništvom.
Pravo korisnika na besplatan primjerak ugovora	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrta ugovora osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu
Informacije o kamatnim stopama u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza.	Propuštanje izmirenja obaveza može dovesti do prinudne naplate obaveza uključujući i pokretanje sudskog postupka. U FBiH: Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate i ista je, na dan izdavanja ovog informacionog lista, određena u fiksnom iznosu u visini od 12,00%. U RS-u: Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate i ista je promenjiva a sastoji se od stope rasta potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata i fiksne stope od 0,05% dnevno. Stopa rasta potrošačkih cijena je promenjivi element zakonske zatezne kamate koji ne zavisi od Banke i istu utvrđuje i objavljuje Republički Zavod za statistiku RS. Na dan izdavanja ovog informacionog lista visina zakonske zatezne kamate iznosi 18,00%.
Period u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu:	3 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu

U _____ dana _____ godine

Standardni informacioni list izdao/la:

Standardni informacioni list preuzeo/la:

(ime, prezime)